



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL
EDUCATION
COLLABORATION
TRUST

Read to Lead
A Reading Nation is a Leading Nation

2030
NDP

Nzudzanyo na Ndondangudo (Tracker) zwa Pułane dza u Funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

**Luambo Lwa Hayani:
Tshivenda**



Gireidi ya 3 Themo ya 1



Zwi re ngomu

Marangaphanda	1
Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho	2
Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL)	2
Magudiswa a Luambo lwa Hayani	2
Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila	3
U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U nwala)	5
Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo	6
Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha thodea dza ATP)	8
Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila	17
Phurogireme ya NECT ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani	18
Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo	22
Thero ya 1	23
Thero ya 2	25
Thero ya 3	27
Thero ya 4	29
Phurogireme ya U linga	31
Mutevhemułoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP)	31
U linga Vhukoni	33
U shumisa Rubiriki	33
Tshandulelo	34
U linga Vhukoni: Khadi ya Tshikoro	35
Gireidi ya 3 Themo ya 1: Mushumo wa U linga ha Fomała wa Sambula	36



Marangaphanda

Ha Vhadededzi/Vhagudisi Vha Vhuimo ha Muteo,

Dwadze ja COVID-19 lo ri sia ri na khaedu khulu kha zwa pfunzo. Musi ri tshi khou humela kha ‘u funza ho doweleaho’, rothe ri tea u shuma nga vhułali na nga mafulufulu u itela u vha na vhułanzi uri ri vhuyedzedza sisiteme yashu tshiimoni tshayo.

Hezwi zwi do vha na ndeme khulwane kha vhuimo ha muteo, hune vhana vha guda zwikili zwa muteo/murango zwa u vhala na u nwala. Afrika Tshipembe li lila uri vhone vha lingedze nga nungo dzothe u shomedza vhagudi vhavho nga zwikili two raloho, u itela uri vha si tou guda fhedzi u vhala, vha khunyeledze vha tshi vho kona ‘u vhalela u guda’.

Liñwalwa ili lo itelwa u vha thusa u swikelela tshipikwa hetshi. Musi vha tshi shumisa pułane iyi vha tshi tevhedza sisiteme (tevhekano ya zwithu), ri na fulufhelo ja uri vha do kona u lulamisa zwe zwa khakhiswa nga u xelewla nga tshifhinga tsha u funza na u guda, vha vhuyedzedza vhagudi vhavho kha levele yo vha teaho.

Ri khou dzula ro vha livhutshela u qimisela havho u shuma, u digana na u shumesa he ra lavhelela kha vhone.

A zwi timatimisi uri vha khou fhałta lushaka.

Ri vha tamela mashudu kha themo ino,

Thimu ya NECT ya Luambo Iwa Hayani



Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

- Hu na vhege dza 10 kha ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza DBE dza Themo ya 1.
- Vhege dza 2–3 dza u thoma dza Gireidi ya 3 dzi tea u shumiswa kha nyito dza phimanyaluwo (baseline) u itela u vha na vhutanzi uri vhagudi vhothe vho no luga lune vha tea u vha kha Gireidi ya 2.
- Vhege dza 7–8 dzi tevhelaho dzi khethekanya dza bva saikili dza 3 kana 4 dza u guda.
- Vhege idzi dza 10 dzo khethekanya dza bva saikili dza u guda dza 5.
- Kha saikili iñwe na iñwe ya vhege mbili, zwiteñwa (zwipiða) zwoñhe zwa u guda luambo (u vhala na u ñwala) zwi tea u funziwa nga ndila i tevhelaho, hu tshi shumiswa tshifhinga tsha fhasisa tsho avhelwaho:

KUAVHELE KWA TSHIFHINGA TSWA FHASISA KWA CAPS	GIREIDI YA 1	GIREIDI YA 2	GIREIDI YA 3
U thetshelesa na U amba	Minete ya 45	Minete ya 45	Minete ya 45
U vhala na Foniki	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30
Muñwalo	Awara ya 1	Minete ya 45	Minete ya 45
U ñwala	Minete ya 45	Awara ya 1	Awara ya 1
GUTE	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7

Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL)

- ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza HL dzo dzudzanywa uri dzi sumbedze vhadededzi zwikili zwine vha tea u fhaña kha tshiteñwa (tshipida) tshiñwe na tshiñwe tsha luambo.
- Zwi na ndeme uri vha dzhiele nzhele uri kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, zwikili zwine zwa tea u aluswa zwi anzela u fana kha tshiteñwa tsho tiwaho, ngauralo, hu na u dovholola hunzhi u itela u alusa na u khwañhiswa zwikili.

Magudiswa a Luambo lwa Hayani

- Kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, vhadededzi vha tea u nanga ther.
- Ndi theroyeneyi ine ya ñalusa magudiswa a saikili.
- Sa tsumbo, arali mudededzi / mugudisi a nanga ther ya '**Roñhe ri a dzhena tshikolo**', zwi amba uri magudiswa oñhe a tea u yelana na theroyeneyi, hu tshi katelwa:
 - a** **Divhaipfi** ine ya khou funziwa, tsumbo: **vhala; ñumanya; vhambedza; guda; Tshaina; gireidi ya u thoma**, nz.
 - b** **Zwidade kana nyimbo** dzine dza funziwa, tsumbo: **Tshikolo tshi tshi bva**
 - c** Tshitor tsha **u vhala khathihi na vhagudi** tshi no khou vhaliwa, tsumbo: Tshitor tshi re na ñhoho i no ri: **Gireidi ya Vhuraru Afrika Tshipembe na Tshaina**
 - d** **Nyito ya u ñwala** ine vhagudi vha tea u ita, tsumbo: **Ñwalani pharagirafu mbili nga zwine vhagudi vha Afrika Tshipembe na Tshaina vha ita.**

Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

- Phurogireme ya foniki na u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila, ndi one magudiswa e othe ane a si yelane na ther.
- U itela u kona u guda u vhala, vhagudi vha tea u gudiswa mibvumo ya luambo i tshi tou tevhekana nga ngona, khathihi na u i vanga na u i fhandekanya.
- U bva afho, vha tea u ita ndowendewe ya u vhala maipfi na zwiṭori vha tshi shumisa ndivho yavho ya mibvumo (foniki) kha u bula maipfi.

Kha ri vhone uri ndi zwikili zwifhio na magudiswa afhio zwe zwa dodombedzwa kha ATP ya Gireidi ya 3 Themo ya 1:

MANWELEDZO A ATP YA U THIVHA TSHIFHINGA TSHA U FUNZA TSHO LOZWEAHO: GIREIDI YA 3 THEMO YA 1
U THETSHELESA NA U AMBA
Mugudi: 1 U fhindula mbudzisothalutshedza na mbudzisombuletshedzi na u imelela phindulo yawe. 2 U amba nga ha tshenzhelo dzawe, sa mafhungomitei (nyusi.) 3 U bula vhudipfi hawé kana mihibulo yawe malugana na mañwalwa na u bula zwiitisi. 4 U thetshelesa a sa dzheneleli, a tshi ḥthonifha ane a khou amba. 5 U thetshelesa thevhekano ya ndaela dzo serekahao na u fhindula nga ngona. 6 U shumisa luambo lwo teaho musi a tshi amba na khonani dzawe na vhatu vhahulwane. 7 U a thetshelesa a tshi ḥoda u ḥalukanya muhumbulo muhulwane na zwidododmbedzwa zwa tshiṭori. 8 U vhudzisa mbudziso uri a pfectese na u bva mulomo kha zwe a pfa. 9 U shela mulenzhe kha therisano, a tshi vhudzisa mbudziso, na u sumbedza u pfela vhañwe vhūtungu.
FONIKI
Tsivhudzo ya mudededzi / mugudisi: <ul style="list-style-type: none">• Kha vha vhe na vhūtanzi uri vha fhaṭa na u ḥukukanya maipfi:<ul style="list-style-type: none">• Nga kubulelwe (u ḥalukanya mibvumo)• Nga kubulelwe na nga u vhona (foniki) <p>Phimanđivhomuteo(Baseline):</p> <p>Mugudi:</p> <ul style="list-style-type: none">1 U ḥalukanya vhushaka vhukati ha maledere na mibvumo hu re kha mibvumo yothe ya ledere jithihi.2 U topola na u shumisa pfalandothe dzothe dzi no shuma dzi mbili na themba dzothe dzi no shuma dzi mbili dze dza funziwa kha Gireidi ya 2.3 U ḥalukanya na u shumisa mibvumo i re na mutevhetsindo.4 U fhaṭa maipfi a tshi shumisa mibvumo ya foniki. <p>Themo ya 1:</p> <ul style="list-style-type: none">1 U guda u peleṭa maipfi a fumi nga vhege e a nuliwa kha ngudo dza foniki na kha maipfimadowelwa.2 U fhaṭa maipfi a maledere mararu, maṇa na maṭanu a tshi shumisa themba dzi no shuma dzi mbili na pfalandothe dzi no shuma dzi mbili.3 U ḥalukanya uri miñwe mibvumo i ḥwaliwa nga ndila dzo fhambanaho dza u peleṭa.4 U vhekanya maledere na maipfi nga thevhekano ya alifabethe.5 U peleṭa maipfi nga ngona a tshi shumisa ndivho yawe ya foniki.6 U ḥwala mafhungo mararu e a vhidzelelwa (dikhitheithiwa) nga mudededzi.

FONIKI

7 U ḥalukanya na u vhala:

- a** Mibvumo ya ḥedere l̄ithihi na pfalandothe dici no shuma dici mbili na themba dici no shuma dici mbili dici dza funziwa kha Gireidi ya 2.
- b** Themba dici no shuma dici mbili: sh-, – sh, sw-, – sw, th-, – th na kh – , – kh (mathomoni na magumoni a maipfi.)
- c** Pfalandothe dici no shuma dici mbili dici dza funziwa kha Gireidi ya 2.
- d** Pfalandothe ntswa dici no shuma dici mbili na themba ntswa dici no shuma dici mbili dici dza funziwa kha Gireidi ya 3.
- e** Pfalandothe dici mbili dzine dza fana: aa (maanga), ii (l̄iivha)

MUጀWALO

Mugudi

- 1** U shumisa zwishumiswa (thulusi) zwa muጀwalo nga ndila yo teaho.
- 2** U sia mavhaka o teaho a tshi የwala kha mitaladzi.
- 3** U የwala mafhungo a no vhalea nahone nga ngona musi a tshi tou ganndisa kana a tshi tou pomba.
 - *Lushaka lwa kuጀwalele lu ደo ṫaluswa nga mbekanyamaitele (pholisi) ya muጀwalo ya tshikolo kana mbekanyamaitele ya vundu (phurovintsi).*
- 4** U vhumba, kana u kopolola na u የwala muጀwalo u no paጀekanya kana wa u pomba:
 - a** Maጀedere a no swika mavhili.
 - b** Maipfi mapfufhi.
 - c** Mafhungo mapfufhi.
 - d** Maጀedere oጀhe a madanzi na maጀuku.

U VHALA HA TSHIGWADA HU NA U SUMBIWA NDILA

Notsi dza mudededzi / mugudisi:

- Kha vha vheye vhagudi kha zwigwada zwa vhukoni ha u vhala hu no lingana.
- Kha vha nange marīwalwa/bugu dza ḥevele yo teaho tshigwada tshiñwe na tshiñwe.
- Kha vha thetshelese musi muጀwe na muጀwe a re kha tshigwada a tshi vhala e ደthe vha mu thuse musi a tshi khou vhala.

Mugudi:

- 1** U fhaṭa ḥivhaipfi ya maipfimadowelwa.
- 2** U vhalela mbiluni na nt̄ha zwi re buguni yawe kha u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila nga mudededzi / mugudisi; zwi amba uri zwigwada zwi vhala tshiñori tshithihi tshi no fana.
- 3** U shumisa foniki, tsenguluso ya zwivhumbeo na zwikili zwa u dikhouda zwi re ngomu ha maጀwala, musi a tshi khou vhala.
- 4** U shumisa zwiñirathedzhi zwa u ḥikhakhulula musi a tshi khou vhala.
- 5** U a ḥivhea l̄ito (u ḥimonithara) musi a tshi khou vhala.
- 6** U sumbedza u pfectesa ndongazwiga zwa u vhala (zwitopo, khoma, zwiga zwa mbudziso na zwigagarukela) musi a tshi khou vhalela nt̄ha.

U VHALA E ET̄HE (NGA ET̄HE)

Mugudi:

- 1** U vhala nga et̄he: bugu dza zwifanyiso, garata dza zwirendo, bugu dza zwitora dici no bva ḥaiburari kana kha kha khona ya u vhala ya kiłasi.

U VHALA NA VHAGUDI

Mugudi:

- 1 U vhala bugu khulwane kana ya maledere madenya na kiłasi yothe khathihi na mudededzi / mugudisi na u thetshelesa na u tevhela musi mudededzi / mugudisi a tshi vhala bugu.
- 2 U ḥalutshedza muanewa muhulwane / dendele na muhumbulo muhulwane.
- 3 U fhindula mbudziso dza ḥuṭhulamuhumbulo zwi tshi rangela, musi a tshi khou vhala na nga musi o no vhala liñwalwa li no khou vhaliwa na vhañwe.
- 4 U a ḥalukanya zwid̄evhe zwi no sumbedza maambiwa kha zwit̄ori swo ñwaliwaho.
- 5 **U tou fombe kha:**
 - a Nd̄ivho ya zwibveledzwa swo gann̄iswaho.
 - b Zwiteñwa zwa mañwalwa (zwifhañamañwalwa.)
 - c Tholokanyond̄ivho (u pñsesa) kha levele dzo fhambanaho
 - d Phetheni dza luambo.

U ÑWALA

Notsi dza mudededzi / mugudisi:

- Kha vha shumise nyito dza u ñwala ha tshigwada kha u sumbedza maitele a u ñwala (u pulana, mvetomveto na u andadza).
- Kha vha ñee vhana fureme ya u ñwala i no ño vha thusa u ñwala zwit̄ori zwavho.

Mugudi:

- 1 U ola zwifanyiso na u ñwala mafhungo a tshi sumbedza u pñsesa tshit̄ori.
- 2 U qifhañela tshisiku tshawe tsha maipfi khathihi na ḥalusamaipfi ya ene muñ a tshi shumisa maledere a u ranga a maipfi.
- 3 U tevhekanya mañwalwa a tshi shumisa maipfi “tsha u thoma”, “tshi tevhelaho” na “tsha u fhedza.”
- 4 U pelet̄a maipfi o ñoweleaho nga ngona a ita na u edzisa u pelet̄a maipfi ane a sia a qivhe a tshi shumisa nd̄ivho yawe ya foniki (mibvumo.)
- 5 U ñekedza miñumbulo, maipfi na mafhungo a tshi itela tshit̄ori tsha kiłasi (U ñwala na Vhagudi.)
- 6 U shumisa zwifanyiso kha u nanga ḥoho dza u ñwala nga hadzo.
- 7 U amba na phathinara yawe (muñwe ngae) uri vha thome u pulanela u ñwala.
- 8 U vhudzisa mbudziso dza u thusa u ḥalusa mushumo wa u ñwala.
- 9 U ḥaphudza mishumo ya u ñwala, hu tshi katelwa u pulana, mvetomveto na u andadza:
 - a U ñwala mafhungomaitei (nyusi) a ene muñ.
 - b U ñwala pharagirafu nthihi i re na mafhungo a malo a no fana na nyusi dzawe ene muñ kana tshit̄ori tsha vhutsila.
 - c U ñwala ndaela dzi no ya kha khonani yawe.
 - d U ñwala na u ola zwifanyiso zwi no kwama mafhungo a rathi u swika kha a malo nga ḥoho ya bugu ya kiłasi ine a vha na mukovhe khayo.
- 10 U topola na u shumisa luambo nga ngona, hu tshi katelwa:
 - a U shumisa khoma kha u ñwala mutevhe
 - b Ndongazwiga zwa u vhala yo teaho: malederedanzi, zwitopo, zwiga zwa mbudziso, khoma, zwigagarukela na zwid̄evhe
 - c U shumisa u anana ha ñefhungo na liiti nga ngona.
 - d U shumisa tshifhinga tsha zwino (likhathi la ndi), tshifhinga tsho fhiraho (likhathi la ndo), na tshifhinga tshi ñaho (likhathi la ño).

U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U ñwala)

- Iñwe ya ndila dza khwiñesa dza u vha na vhuñanzi ha u shumisa zwavhuđi tshifhinga tsho avhelwaho lune vha funza zwikili zweđhe zwi re kha ATP, ndi u thoma rothini ya u guda luambo.
- Afho fhasi hu na rothihi ya vhege nga vhege ye ya anganywa (dzinginywa), ine vha nga i shumisa kha saikili ya vhege mbili.
 - Rothini iyi i shumisa TSHIFHINGA TSHI RE FHASISA kha Luambo lwa Hayani (awara dza 7.)
 - Heyi rothini yo itiwa uri i shumisee kha gireidi dzwođhe.

Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo

DUVHA	TSHITENWA/TSHIPIDA	NYITO	TSHIFHINGA: GUTE	TSHIFHINGA: L&S	TSHIFHINGA: R&P	TSHIFHINGA: HW	TSHIFHINGA: W
Musumbuluwo	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orala.	Minete ya 15	Minete ya 15			
MUŃWALO	U THETSHELESA NA U AMBA	U linga hu si ha fomala.	Minete ya 15				Minete ya 15
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				Minete ya 15
UŃWALA	U THETSHELESA NA U AMBA	Uñwala na vhagudi nau ñwala nga maga.	Minete ya 30				Minete ya 30
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni / Uvhala nga tshigwada ha u tou sumbiwa ndila.	Minete ya 30				
Łavuhvili	U THETSHELESA NA U AMBA	Kha vha funze mibvumi miswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
MUŃWALO	U THETSHELESA NA U AMBA	Kha vha funze leđere liswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Łavhuraru	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orala.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Kha vha funze mibvumo miswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
MUŃWALO	U THETSHELESA NA U AMBA	Kha vha funze leđere liswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
UŃWALA	U THETSHELESA NA U AMBA	Uñwala na vhagudi nau ñwala nga maga.	Minete ya 30				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Ngðowendowye ya foniki/mibvumo.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Łavhuńa	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orala.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Ngðowendowye ya foniki.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Łavhuńanu	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orala.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Ngðowendowye ya foniki.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI	U THETSHELESA NA U AMBA	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Awara dza 7			Minete ya 45	Awara dza 4			
				Minete ya 30			

Vha a kona u zwi vhona uri tshifhinga tshe tsha avhelwa tshinwe na tshinwe tsho tea?

Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha ḥodea dza ATP)

- Ngauri hu tea u aluswa zwikili zwinzhi zwinzhi zwi no fana, u nga vha muhumbulo wavhuđi u ita nyito dzi no fana kana u yelana vhege iñwe na iñwe.
 - Hezwi zwi ita uri vha vhe na vhužanzi uri vha gudisa zwikili zwothe zwi no ḥodiwa nga ATP.
 - Zwi dovha hafhu zwa ita uri u funza na u guda zwi shume zwavhuđi, ngauri arali vhone na vhagudi vha vhuya vha ḥalukanya nyito idzi, a vha tshinyi tshifhinga vha tshi khou ḥalutshedza.
- Pułane i re afho fhasi i vha anganyela nyito dzo vhekanywaho nga sisiteme dzine vha nga dzi ita vhege iñwe na iñwe u itela u fusha ḥodea dza ATP.
- Hune ha tea u funziwa zwikili zwo tiwaho kana magudiswa o tiwaho (u ya nga ATP) nyito dza u funza izwi zwithu na dzone dzi tea u katelwa henefha.
- Mulaedza: Vhadededzi/Vhagudisi vha tea u shumisa nyito dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE he zwa tea.

DUVHA	TSHITEÑWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza oraļa.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ḥivhadze therō. Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya therō. Kha vha funze luimbo kana tshidade. Vhagudi vha dzhenisa maipfi kha ḥalusamaipfi dza vhone vhañe.
	MUÑWALO	U linga hu si ha fomaļa.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite u linga hu si ha fomaļa u itela u vhona arali vhagudi vha tshi kha q̄i elelwa mibvumo na maipfi e a funziwa kale. Kha vha ri vhagudi vha ḥwale maipfi a 10 a no bva kha ngudo dza foniki na kha maipfimadowelwa. Kha vha ite na u ḥola muñwalo – kuvhumbelwe kwa maledere, madanzi, zwikhala (mavhaka.)
	U VHALA NA FONIKI	U vhala na vhagudi THANGELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> Thangelauvhala. Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwi no bva kha tshitor. Kha vha ri vha ambe nga zwi no khou bvelela. Kha vha ri vha bvumbe (u humbulela.) Kha vha ri vha ḥaluse fhethuvhupo.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	U ñWALA (Vhege ya 1 ya saikili)	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U PULANA.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha vhudze vhagudi vha ñwale ḥoho. Kha vha vhudze vhagudi mushumo wa u ñwala we vhone vha vha nangela, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> e U ñwala mafhungomaitei (nyusi) a ene muñe. f U ñwala pharagirafu nthihi ya mafhungo a malo a no nga mafhungomaitei a ene muñe kana tshiṭori tsha vhutsila. g Ndaela dzo livhiswaho kha khonani yawe. h U ñwala mafhungo a rathi u swika kha a malo na u ola zwifanyiso zwao, a tshi shumisa ḥoho a tshi itela u vha na makovhe kha bugu ya kilasi. Kha vha gudise vhagudi fomethe ya mifuda miswa ya mañwalwa zwi tshi rangela u ñwala Kha vha sumbedze vhagudi uri vha PULANELA hani u ñwala vha tshi shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa thangelauñwala, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U amba na phathinara yañu. b U ita mapa wa muhumbulo. c U shumisa fureme ya u pulana. Kha vha vhudze vhagudi uri vha ñwale pułane dza vhone vhañe (a hu kopeliwi zwa muñwe.)
	U ñWALA (Vhege ya 2 ya saikili)	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U DZUDZANYA/ EDITHA.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ñwale mvetomveto yavho kha bodo. Kha vha ñwale mutevhemuṭoli wa u editha kha bodo u re na zwiteńwa zwi tevhelaho: <ul style="list-style-type: none"> a Khoma dzi no shumiswa kha u ñwala mutevhé. b Ndongazwiga zwa u vhala dzi re dzone: maleđeredanzi, zwitopokwa, zwiga zwa mbudziso na zwiđevhe. c U anana ha ḥefhungo na ḥiti. d Tshifhinga tsha zwino / ḥikhathi ḥa ndi, tshifhinga tsho fhiraho / ḥikhathi ḥa ndo na tshifhinga tshiđaho / ḥikhathi ḥa ḥo. Kha vha sumbedze vhagudi uri vha EDITHA hani zwe vha ñwala vha tshi shumisa mutevhemuṭoli (u ñwala ha tshigwada.) Kha vha vhudze vhagudi uri vha vhale na u editha zwe vhone vhañe vha ñwala kana zwa phathinara yavho na u ḥea tsivhudzo.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. Kha vha vhidze tshigwada tshińtuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada. Kha vha ńee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha lelele yavho. Kha vha thetselese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe
Łavhuvhili	U VHALA NA FONIKI	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme) Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa. Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudea.) Kha vha vha sumbedze uri maipfi a a thukhulwa na u fhatiwa hani. Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.
	MUŃWALO	Kha vha funze ledere liswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> Ndi muhumbulo wavhudji wa u ananya (metshisa) muńwalo na foniki. Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ledere kana mubvumo ye vha guda (Gireidi ya 2 na 3 – muńwalo wa u pomba.) Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhingo ane a shumisa mubvumo uyo. Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ledere, u sia zwikhala/mavhaka na saizi. Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuvhili	U VHALA NA FONIKI	U vhala na vhagudi U VHALA HA U RANGA.	<ul style="list-style-type: none"> • U vhala ha U ranga. • Kha vha vhalele vhagudi tshičori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa. • Vha ite vha tshi ima uri vha ḥalutshedze arali zwi tshi ḥodea. • Kha vha sumbe na u ḥalutshedza zwitālusi zwa luambo, hu tshi kalelwa na: <ul style="list-style-type: none"> a Khoma dzi no shumiswa kha u ḥwala mutevhe. b Ndongazwiga zwa u vhala dici re dzone: małederedanzi, zwitopokwa, zwiga zwa mbudziso na zwidēvhe. c U anana ha ńefhungo na ńjiti. d Tshifhinga tsha zwino / ńjkhathi ḥa ndi, tshifhinga tsha fhiraho / ńjkhathi ḥa ndo na tshifhinga tshiđaho / ńjkhathi ḥa ḥo. • Musi u vhala ho no khunyelela, kha vha vhudzise mbudziso dici tevhelaho: <ul style="list-style-type: none"> a Mbudziso dza ḥuthulamuhumbulo.
	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshiđuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada. • Kha vha ńee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ńevele yavho. • Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuraru	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza oraļa	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya ther. • Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade. • Kha vha ite ińwe nyito ya oraļa, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U anganya (dzinginya) thandululo ya thaidzo i re kha ńińwalwa. b Vhutsila ha U anetshela Zwičori – Kha vha ri vhagudi vhothe vha ite zwičori zwa ther yavho vhone vhańe vha anetshele phathinara dzavho. • Vhagudi vha dzenisa maipfi maswa kha ḥalusamaipfi dza vhone vhańe

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhurarū	U VHALA NA FONIKI	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme) • Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa • Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudea) • Kha vha vha sumbedze uri maipfi a a ḥukhulwa na u fhaṭiwa hani • Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE
	MUŃWALO	Kha vha funze ḥedere ḥiswa na maipfi maswa	<ul style="list-style-type: none"> • Ndi muhumbulo wavhuđi wa u ananya (metshisa) muńwalo na foniki • Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ḥedere kana mubvumo ye vha guda (Gireidi ya 2 na 3 – muńwalo wa u pomba) • Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhungo ane a shumisa mubvumo uyo • Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ḥedere, u sia zwikhala/mavhaka na saizi • Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE
	U ńWALA (Vhege ya 1 ya saikili)	U ńwala na vhagudi na u ńwala nga maga MVETOMVETO	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha humbudze vhagudi nga ha mushumo wa u ńwala • Kha vha ńwale pułane yavho kha bodo • Kha vha ńwale fureme ya u ńwala kha bodo • Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa MVETOMVETO dza zwine vha khou ńwala (u ńwala ha tshigwada) • Kha vha vudze vhagudi uri vha shumise pułane na muhanga (fureme) kha u ńwala mvetomveto dzavho vhone vhańe
	U ńWALA (Vhege ya 2 ya saikili)	U ńwala na vhagudi na u ńwala nga maga U ANDADZA NA U NEKEDZA/KUMEDZA	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha humbudze vhagudi nga ha mushumo wa u ńwala • Kha vha ńwale mvetomveto yavho i re na nzudzanyo (zwo edithiwaho) kha bodo ya tshoko • Kha vha lavhelese hafhu mvetomveto • Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa u ANDADZA zwe vha ńwala nga u ńwalulula hu na vhudele hu si na vhukhakhi, na nga dzenisa nyolo/zwifanyiso • Kha vha vhudze vhagudi vha andadze zwe vha ńwala vhone vhańe • Kha vha vhudze vhagudi vha ḥalutshedze phathinara dzavho zwe vha ńwala – u vhalelana

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuraru	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe) Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE Kha vha vhidze tshigwada tshițuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana) Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada Kha vha nee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha Łevele yavho Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe
Łavhuna	U VHALA NA FONIKI	Ndowendowe ya foniki.	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funiwa nga Łavhuvhili na Łavhuraru. Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vanganye/ Łanganye mibvumo i vhumbe maipfi. b Kha vha Łukhule maipfi a bve mibvumo. c Kha vha pađule maipfi a bve madungo. d Kha vha Łukhule maipfi a bve mibvumomirangeli na mibvumomitevheli. e Kha vhee maipfi e kha mića ya maipfi i no fana. f Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.
	U VHALA NA FONIKI	U vhala na vhagudi U VHALA HA VHUVHILI	<ul style="list-style-type: none"> U vhala ha Vhuvhili Kha vha vhalele vhagudi tshițori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dzi no katela: <ul style="list-style-type: none"> a Thevhekano (ho bvelela mini u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.) b Mihumbulo (no takadzwa nga / ni na muhumbulo ufhio nga / nz.) na u tikedza muhumbulo. c Łułulamihumbulo (hu tshi katelwa zwiitisi na mvelelo.) Kha vha ri vhagudi vha sike mbudziso dzavho vhone vhańe dzi no kwama tshibveledzwa/ mańwalwa, vha dzi vhudzise phathinara dzavho.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuńa	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe i te nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshi tshumava navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada • Kha vha ńee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha levele yavho. • Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhutānu	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orała.	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha funze maipfi a 3 a ćivhaipfi ya ther • Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade • Kha vha ite ińwe nyito ya orała, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vhee vhagudi kha zwigwada vha ambe nga ha tshibveledzwa, vha tshi shumisa fureme (Ndo takalela... / A tho ngo takalela... / Ndi vhona u nga tshibveledzwa itsi tsho ńwalelwa u ...) b Vhutsila ha U anetshela Tshińori – Kha vha ri vhagudi vha shume nga zwigwada vha ite tshińori tsha ther ya tshigwada tshothe. • Vhagudi vha dzhenisa maipfi maswa kha ćhalusamaipfi dza vhone vhańe.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuharū	U VHALA NA FONIKI	Nđowendowé ya foniki..	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuvhili na Łavhuraru, na mińwe mibvumo ye ya funziwa kha themo ino. • Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vanganye/łanganye mibvumo i vhumbe maipfi. b Kha vha ḥukhule maipfi a bve mibvumo na madungo. c Kha fhaṭe maipfi vha tshi shumisa mibvumo – ḥalamaiipfi. d Kha riwale mafhungo a vhone vhañe vha tshi shumisa maipfi a foniki. e Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.
	U VHALA NA FONIKI	U vhala na vhagudi THEVHELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> • Thevhelauvhala. • Kha vha ite nyito ya u sedza tshiṭori kha ḥevele ya vhudzivha, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U toolola tshiṭori na phathinara – muńwe na muńwe kha phathinara idzi u anetshela tshipida tsha tshiṭori nga thevhekano yone. b U nweledza – mugudi muńwe na muńwe u u vhudza phathinara yawe uri tshiṭori tshi amba nga ha mini nga mafhungo a 2–3. c U ḥiita u nga u khou inthaviyuwa mubvumbedzwa wa tshiṭori lwa kholekhole. d U ita mukumedzo wa tshiṭori (u nekedza ha orała.) e U anetshela tshiṭori a tshi shumisa luambo lwa u ḥalutshedza, u amba nga zwanda na u shumisa u vinyuwa ha tshifhaṭuwo. f U bulu vhudipfi na mihumbulo malugana na mańwalwa a nea zwiitisi. • Kha vha dzhenise maipfi na ḥalutshedzo kha ḥalusamaipfi.
	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe fhasi i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e eṭhe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada. • Kha vha nee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho. • Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e eṭhe.

Vho zwi vhona uri rothini dzo shumisiwa kha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe? Kha vha sedze vha vhone arali ho dzhenisiwa rothini dzothe:

NYITO DZA ORALA

Musumbuluwo: Kha vha qivhadze ther, vha funze qivhaipfi, vha funze luimbo kana tshidade

Łavhuraru: Kha vha funze qivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwevho.

Łavhuñanu: Kha vha funze qivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwevho.

FONIKI NA MUÑWALO

Musumbuluwo: Kha vha ite u linga hu si ha fomaña vha tshi Łola nđivho ya foniki na muñwalo

Łavhuvhili: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuñwalele kwa małedere na maipfi.

Łavhuraru: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuñwalele kwa małedere na maipfi.

Łavhuña: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.

Łavhuñanu: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.

U VHALA NA VHAGUDI

Musumbuluwo: Thangelauvhala

Łavhuvhili: U vhala ha U rang.

Łavhuña: U vhala ha Vhuvhili.

Łavhuñanu: Thevhelauvhala.

U ÑWALA

Vhege ya 1 Musumbuluwo: U pulana.

Vhege ya 1 Łavhuraru: Mvetomveto.

Vhege ya 2 Musumbuluwo: U dzudzanya.

Vhege ya 2 Łavhuraru: U anđadza na U ñekedza.

Izwi zwi a pfadza naa? Vha nga ita tshanduko ifhio?



Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

Sa mudededzi / mugudisi wa vhuimo ha muteo, vhuđifhinduleli havho vhuhulwane ndi u vha na vhutanzi uri vhagudi vhothe vha a kona u vhala!

Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza foniki ndi hedzi:

- 1 Kha vha vhe na vhutanzi uri vha na phrogireme ya foniki yo fhelelaho, ine ya katela mibvumo yothe ya luambo lwavho.**
 - Mibvumo ye ya funziwa kha Phorogireme ya Foniki ya NECT ya HL ya Tshivenda yo dzheniswa afho fhasi – kha vha pfe vho vhofholowa vha i shumise, kana vha shumise phrogireme iñwe na iñwe ye ya tiwa nga vundu (phurovintsi), tshitiriki kana tshikolo.
- 2 Kha vha shumise phrogireme yavho ya foniki hu na u tevhekana ha zwithu (nga sisiteme). Kha mubvumo muñwe na muñwe:**
 - Kha vha vhe na vhutanzi uri vhagudi vha a kona u pfa mubvumo uyu, nahone vha a kona u u topola kha ipfi.
 - Kha vha funze vhagudi vhuska vhukati ha lędere na mubvumo – uri mubvumo u vhonala nga nqila de.
 - Kha vha ite ndowendowé ya u vanganya mubvumo na miñwe mibvumo vha tshi vhumba maipfi.
 - Kha vha vhale mañwalwa/zwibveledzwa zwi re na maipfi a no shumisa mubvumo uyu.
 - Tshifhinga tshothe, kha vha vusuludze mibvumo yothe ye ya funziwa.

Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza u vhala ndi hedzi:

- 1** Kha vha vhekanye vhagudi kha zwigwada zwa u vhala zwa vhukoni hu no lingana.
- 2** Kha vha vhidze tshigwada tshiñwe na tshiñwe tshi vha vhalele luthihi nga vhege.
- 3** Kha vha thetselese vhavhali vha no khou kundelwa luvhili kana luraru nga vhege.
- 4** Kha vha shumise mañwalwa o teaho lęvele – kha zwiñwe zwigwada, vha nga tea u vha thusa nga u vusuludza mibvumo na u fhaña maipfi.
- 5** Musi vha tshi khou shuma na tshigwada, kha vha thetselese musi mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala o ima nga eþhe.
- 6** Kha vha gudise vhagudi uri vha dzulele u bula maipfi ane vha si a qivhe – musi mugudi a tshi swika kha ipfi lęne a si kone u lę vhalo, kha vha mu thuse u lę bula. Vha songo lę pfuka kana vha vhidza muñwe ñwana uri a lę vhale.
- 7** Nga tshifhinga tsha u vhala na vhagudi hu na u sumbiwa ndila, kha vha vhee vhagudi nga phere uri vha ite nyito dza u vhala vhe nga tshavho, ngeno vhone vha tshi khou shuma na tshigwada tshituku.

Phurogireme ya NECT ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani

- Zwi na ndeme uri vha funze vhagudi mibvumo yothe ya luambo lwavho.
- Mibvumo ye ya funziwa kha phurogireme ya Foniki ya NECT yo dubekanyiwa kha mutevhe u re ngei fhasi – kha vha i shumise sa tsumbandila, vho vhofholowa.
- Nga nthani ha dwadze, vhunzhi ha vhana vho balelwa u funzwa foniki dzi re na ndeme.
- Kha vha wane uri ndi mibvumo ifhio ine vhagudi vha i divha na ine vha sa i divhe, vha shumise phurogireme iyi nga sisiteme, u itela u thivha tshifhinga tsha u guda tshe tsha lozwea.

Kha vha vhe na nzhele:

- ATP dza Gireidi ya 3 dzi buka uri vhagudi vha tea u divha:
 - Mibvumo ya ledere lithihi na pfalandothe dzi no shuma dzi mbili na themba dzi no shuma dzi mbili dze dza funziwa kha Gireidi ya 2.
 - Themba dzi no shuma dzi mbili: sh-, – sh, sw-, – sw, th-, – th na kh-, – kh (mathomoni na magumoni a maipfi.)
 - Pfalandothe dzi no shuma dzi mbili dze dza funziwa kha Gireidi ya 2.
 - Pfalandothe mbili dzine dza fana: aa (maanga), ii (liivha)
- Vha lingedze u vha na vhuanzhi uri vhagudi vhavho vha a divha mibvumo iyi.

FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUEA / VHALEA			
a				
b	b-a-b-a = baba	b-aa = baa		
e	e-b-a = eba			
m	m-a-b-a = maba	m-e-m-e = meme	m-e-m-a = mema	
o	o-m-o = omo	o-m-a = oma	o-m-b-a = omba	
f	f-e-m-a = fema	f-o-m-o = fomo	f-a-m-a = fama	
u	u-b-a = uba			
l	l-a-l-a = lala	l-u-m-a = luma	l-e-m-a = lema	
i	i-m-a = ima	i-m-e-l-a = imela	i-l-a = ila	
g	g-a-g-a = gaga	g-u-m-a = guma	g-u-l-u = gulu	
h	h-u-m-a = huma	h-u-m-i = humi	h-o-l-a = hola	
d	d-a-d-a = dada	d-a-m-u = damu	d-e-m-e = deme	
ɖ	ɖ-u-l-a = ɖula	e-ɖ-e-l-a = ɖela	ɖ-a-b-a = ɖaba	
k	k-a-l-a = kala	k-u-m-a = kuma	k-e-l-a = kela	
p	p-a-l-a = pala	p-i-m-a = pima	p-a-t-a = pata	
n	n-a-k-a = naka	n-a-n-g-a = nanga	n-i-p-i = nipi	
ɳ	ɳ-a-m-a = ɳama	ɳ-u-l-a = ɳula	ɳ-o-k-a = ɳoka	
ń	ń-a-l-a = ńala	g-o-ń-o-ń-o = gońońo	ń-e-n-a = ńena	
s	s-a-s-e = sase	s-e-m-a = sema	s-i-m-a = sima	

FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
t	t-a-t-a = tata	t-e-t-a = teta	t-o-t-a = tota	
w	w-a-w-e = wawe	w-i-n-a = wina	w-e-l-a = wela	
x	x-a-x-a-r-a = xaxara	x-o-x-o = xoxo	x-u-x-u-x-u = xuxuxu	
v	v-a-l-a = vala	v-u-l-a = vula	v-e-t-a = veta	
y	y-o-y-o = yo-yo	y-e-l-a-n-a = yelana		
z	z-i-p-i = zipi	z-i-g-i-z-a-k-a = zigizaka	z-o-z-o = zozo	
r	r-e-m-a = rema	r-u-m-a = ruma	r-i-d-i-l-i = ridili	
zw	zw-e-l-a = zwela	zw-i-m-b-a = zwimba	zw-ie-n-d-a = zwienda	
bv	bv-u-m-a = bvuma	bv-i-s-a = bvisa	bv-a-n-i = bvani	
nd	nd-i-m-a = ndima	nd-e-m-e = ndeme		
nd̄	nd̄-a-l-a = ndala	nd̄-e-vh-e = nd̄evhe	nd̄-i-l-a = ndila	
nt	nt-o-t-a = ntota	nt-e-n-d-a = ntenda	nt-a-m-a = ntama	
nw	m-i-nw-e = minwe	nw-i-s-a = nwisa	k-o-nw-a = konwa	
ng	ng-o-m-u = ngomu	t-a-ng-a = tanga	t-e-ng-a = tenga	
nk	nk-e-l-a = nkela	nk-u-l-a = nkula	nk-o-n-a = nkona	
vh	vh-a-l-a = vhala	vh-ea = vhea	vh-o-n-a = vhona	
dz	dz-u-l-a = dzula	dz-a-m-a = dzama	dz-i-m-a = dzima	
dw	g-o-dw-a = godwa	g-i-g-i-dw-a = gigidwa		
đw	g-o-đw-a = godwa	vh-a-đw-a = vhađwa	k-o-đw-a = kodwa	
hw	hw-a-l-a = hwala	hw-i-vh-a = hwivha		
gw	gw-e-l-a = gwela	gw-a-l-a = gwala		
lw	lw-e-l-a = lwela	m-a-lw-a = malwa		
ñw	a-ñw-a = añwa			
pw	pw-a-č-u-l-a pwačula	m-a-pw-a-pw-a-l-a-l-a = mapwapwalala		
mw	mw-e-mw-e-l-a = mwemwela			
sw	sw-a-y-a = swaya	sw-i-m-a = swima	sw-e-l-a = swela	
ńw	ńw-a-t-a = ńwata	ńw-e-n-d-a = ńwenda	ńw-a-vh-o = ńwavho	
čw	čw-e-l-a = čwela	čw-i-s-a = čwisa	čw-a = čwa	
kw	kw-e-t-a = kweta	kw-a-t-a = kwata		
mb	mb-a-l-o = mbalo	mb-i-l-a = mbila	mb-u-l-a = mbula	
dy	dy-a-m-b-i-l-a = dyambila	dy-e-l-o = dyelo		
ny	ny-a-l-a - nyala	p-o-ny-a - ponya		
vh	vh-ea = vhea	vh-o-m-b-a = vhomba	vh-ia = vhia	

FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
nz	nz-a-m-b-o = nzambo	nz-ie = nzie		
fh	fh-o-l-a = fholo	fh-a- <u>t</u> -a = fhat <u>a</u>	fh-i-r-a = fhira	
kh	kh-e-kh-e = khekhe	kh-u-h-u = khuhu	kh-o-kh-o = khokho	
th	th-a-th-a = thatha	th-o-l-a = thola	th-i-vh-a = thivha	
ph	ph-e-ph-o = phepho	ph-a-l-a = phala	ph-u-l-a = phula	
pf	pf-a-l-a = pfala	pf-u-m-a = pfuma	pf-e-l-a = pfela	
mm	mm-e = mme	mm-b-i-dz-a = mmbidza	mm-b-u-dz-a = mmbudza	
nnd	nnd-e-m-a = nnameda	nnd-u-m-a = nneduma	nnd-i-l-e-l-a - nndilela	
nnd	nnd-i-vh-a = nn <div style="font-size: small;">d</div> ivha	nnd-e-l-a = nnd-e-l-a	nnd-a = nn <div style="font-size: small;">d</div> a	
mv	mv-u-l-a = mvula	mv-e-l-e-l-e = mvelele		
mmv	mmv-i-s-a mmvisa	mmv-a-l-e-l-a = mmvalela		
tsh	tsh-i-k-o-l-o = tshikolo	tsh-e-n-a = tshena	tsh-o-vh-a = tshovha	
mmb	mmb-u-dz-a = mmbudza	mmb-a-n-g-i-s-e-n-i = mmbangiseni	mmb-o-n-i-s-e-n-i = mmboniseni	
ndz	ndz-u-m-b-a = ndzumba	ndz-e-mb-a = ndzemba		
khw	khw-e-vh-a = khwevha	khw-a-l-i = khwali		
dzh	dzh-u-l-u = dzhulu	dzh-e-n-a = dzhena	dzh-ia = dzhia	
nhz	l-u-nzh-i = lunzhi	nhz-a-r-a = nhzara	g-a-nzh-e = ganzhe	
nzw	nzw-e-l-u-l-e = nzwelule	nzw-ii! = nzwii!		
nkhw	nkhw-a-l-a = nkhwala	nkhw-e-s-a = nkhwesa	nkhw-e-l-e-l-e-n-i = nkhweleleni	
pfh	pfh-e- <u>ŋ</u> -e = pfhe <u>ŋ</u> e	pfh-a-l-a = pfhala	pfh-i-w-a = pfhiwa	
fhw	fhu-fhw-a = fhufhwa	pfh-u-fhw-a = pfhufhwa		
nyw	<u>t</u> -a-n-g-a-nyw-a = tanganywa	vh-e-k-a-nyw-a = vhekanywa	vh-o-fh-e-k-a-nyw-a = vhofhekanywa	
mphy	kh-o-mphy-u-th-a = khomphyutha	mphy-e = mphye		
thy	thy-e-thy-e-n-y-ea = thyethyenea			
uu	d-uu = duu	m-uu-n-g-a = muunga	m-uu-m-b-a = muumba	
oi	l-oi-w-a = loiwa	th-oi = thoi	p-oi-dz-a = poidza	
ue	m-ue-l-o = muelo	m-ue-dz-i = muedzi	m-ue-m-b-e = muembe	
ai	m-ai-t-e-l-e = maitele	ai-n-a- - = aina	w-ai-n-i = waini	
eu	dz-eu-l-a = dzeula	vh-eu-l-a = vheula		
uo	m-uo-m-v-a = muomva	m-uo-k-i = muoki		
ia	m-ia-n-o = miano	s-ia-n-a = siana	vh-ia = vhia	

FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI				U ȚOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
ou	kh-ou = khou	t-ou = tou	t̄-o-l-ou = t̄tolou	
ea	vh-ea = vhea	s-ea = sea	r-ea = rea	
ui	m-ui-l-a = muila	m-ui-n-g-a-m-e-l-i = muingameli		
aa	m-aa-n-d-a = maanda	s-aa-th-u = saathu	b-aa = baa	
ae	m-ae-l-e = maele	s-w-ae-l-a = swaela	M-ae-m – u = Maemu	
l̄	l̄-i-t̄-o = l̄ito	l̄-e-l̄-o = l̄elo	l̄-e-l-a = l̄ela	
tzh	tzh-e-m-a = tzhemba	tzh-e-t̄-a = tzhet̄a		
iu	tsh-iu-l-u = tshiulu	m-iu-m-o – = miumo	m-iu-n-g-a = miunga	
ie	s-w-ie-l-a = swiela	dzh-ie-l-a = dzhiela	tsh-ie-n-g-e = tshienge	
oo	m-b-oo! = mboo!	tsh-o-t̄-oo! = tshoțoo!		
ee	vh-ee = vhee	tsh-ee = tshee	s-ee – = see	
ii	l̄-ii-vh-a = l̄iivha	ŋ-ii = ŋii		



Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo

- Nzudzanyo na Ndondangudo ya kharikhulamu i no ðo tevhela i shumisa rothini na nyito zwe zwa ɬalutshedzwa ngei n̄ha.

DBE ATP

- Kha vha thome nga vhege dza 2–3 dza Phimandivhomuteo.
- U bva afho, hu na Nzudzanyo na Ndondangudo dza 4 x dzi songo ñwalwaho tshithu, dzine vha nga dzi shumisa kha u pulana na u londa (u ɬhirekha) kufunzele kwa kharikhulamu kha themo.
- Arali vha tshi zwi takalela, kha vha ɬiitele rothini na nyito dzavho vhone vhañe, fhedzi vha vhe na vhuñanzi uri dzi tevhedza ɬhodea dza CAPS na dza ATP.
- Vha kone u ɬiitela Nzudzanyo na Ndondangudo dzavho vhone vhañe dza kufunzele kwavho kwa kharikhulamu kha Themo ya 1.

Vha elelwe, phurogireme yo dzudzanywaho ya u guda ya NECT Gireidi 1–3 Luambo lwa Hayani i a wanala na u daunułoudiwa kha: www.nect.org.za

Thero ya 1:

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
ORALA	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
FONIKI	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
MUNWALO	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
UVHALA NA VHAGUDI	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
U ŅWALA		THOHO NA MUSHUMO;		
GGR		NOTSI:		

Thero ya 2:

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
ORALA	QIVHAIPFI:		DIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
FONIKI	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
MUNWALO	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
UVHALA NA VHAGUDI	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
U ŅWALA		THOHO NA MUSHUMO:		
GGR	NOTSI:			

Thero ya 3:

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
ORALA	QIVHAIPFI:		DIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
FONIKI	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
MUNWALO	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
UVHALA NA VHAGUDI	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
U ŅWALA		THOHO NA MUSHUMO;		
GGR		NOTSI:		

Thero ya 4:

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
ORALA	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
FONIKI	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
	NYITO:		NYITO:	
MUNWALO	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
UVHALA NA VHAGUDI	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
U ŅWALA		THOHO NA MUSHUMO;		
GGR		NOTSI:		



Phurogireme ya U linga

U lingela U khwiñisa

- **Mutevhemučoli** u no ḋo tevhela u katela zwikili zwa ndeme zwa nyaluso ya **u vhala na u ḋwala (litheresi)** zwine vhagudi vhavho vha tea u zwi konesa kha vhuimo uhu kana luṭa.
- Hezwi ndi **zwikili zwihulwane zwa u vhala na u ḋwala** zwine **vhagudi vhothe vha tea u zwi wana** musi **Gireidi ya 3 i tshi khunyelela.**
- A huna nđila ya u khauledza kana i si kondi ya u londa ‘U lingela U khwiñisa’, kana ‘U linga ha Fomethivi’.
- U itela u vha thusa kha u ita izwi nga nđila i no vhuyedza, vha nga tama u ita zwi tevhelaho:
 - a U ita **bugu ya u rekhoa u linga**, ine vha ḋo dzula vhe nayo tshifhinga tshothe.
 - b Bugu iyi i tea u ḋwaliwa uri TSHIPHIRI.
 - c **Kha vha vhe na khethekanyo ya mugudi muñwe na muñwe** buguni iyi.
 - d **Đuvha lothe, kha vha vhe na nzhele na kushumele kwa vhagudi, vha ite notsi dza zwine vha khou zwi vhona** malugana na zwikili izwi.
- Kha vha ḥogomele tshothe **vhagudi vhane vha sa sumbedze mvelaphanda**, nahone **vha shume navho** u itela u tandulula na khaedu dzavho.

Mutevhemučoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP)

ZWIKILI ZWA NDANGO (EXECUTIVE FUNCTION)	✓
Mugudi: U tevhedza mikano na zwe zwa lavhelelo (ndavhelelo.)	
U a kona u langa nyanyuwo yawe/vhudipfi hawe.	
U a kona u shuma nga ethe.	
U a shumisana na vhañwe musi e kha tshigwada.	
U tou fombe kha mishumo na u i phetha nga tshifhinga tshi no ḥanganedzea.	
U a kona u elelwa na u ḫuma zwe a guda kale na zwine a khou guda zwino.	
U a kona u thoma na u fhaṭa vhushaka havhudji na vhañwe.	
U a kondelala khaedu – tendi u kundiwa.	
U THETSHELESA NA U AMBA	✓
Mugudi: U alusa na u shumisa ḫivhaipfi ine ya endeleta u serekana (u kondi.)	
U a tevhedza ndaela.	
U a vhudzisa mbudziso.	
U a fhindula mbudziso nga nđila kwayo, a tshi shumisa mafhungo ane a endeleta u serekana (u kondi.)	
U a shumisa zwikili zwo teaho zwa u haseledza na u davhidzana.	

U ḦALUKANYA MIBVUMO NA FONIKI	✓
Mugudi: U a ḥukukanya maipfi a bva mibvumo yo imaho nga yothe a tshi tou i bula.	
U a vanganya mibvumo a vhumba maipfi a tshi tou a bula.	
U a kona u ḥalukanya na u vhala mibvumo yothe ye ya funziwa (u guda nga ha vhushaka ha ḥedere na mubvumo.)	
U a fhaṭa na u ḥukukanya maipfi o ḥaliwaho a tshi shumisa mibvumo ye ya funziwa.	
U VHALA	✓
Mugudi: Tshifhinga tshothe, u a lingedza u dikhouda (u bula) maipfi maswa a tshi shumisa ndivho ya ḥedere na mubvumo.	
U a vhala zwibveledzwa (mañwalwa) zwi re kha bammbiri la mishumo a tshi tou elela nahone a sa khakhi.	
U PFEESA	✓
<i>Kha Vhuimo ha Muteo, zwikili izwi zwi tea u fhaṭiwa musi wa U vhala na Vhagudi – musi mudededzi / mugudisi a tshi khou vhalela ntha zwibveledzwa zwi no konda.</i>	
Mugudi: U sumbedza u ḥodou ḫivha na dzangalelo kha zwiṭori zwa u vhala na vhagudi.	
U fhindula mbudziso dza vhuṭuṭulanyelelwa (<i>recall questions</i>) nga ngona.	
U ḥahisa mihibulo i no pfala na u i imelela musi a tshi fhindula mbudziso ya ‘ngā’ni.’	
U a nweledza zwiwo zwihiwlane zwa zwiṭori zwa u vhalela ntha.	
U vhudza vhañwe ndivho kana mulaedza wa zwiṭori zwe zwa vhaliwa.	
U a kona u elelwa na u ḥuma zwiṭori zwe zwa vhaliwa kale na zwine zwa khou vhaliwa zwino.	
MUÑWALO	✓
Mugudi: U fara penisela na tsha u ḥwala nga ndila yone – a tshi shumisa minwe miraru kha u fara.	
U a kona u sika maļedere e a funziwa, a songo khakhea nahone a tshi vhalea.	
U ḥwala nga luvhilo lu no ḥanganedzea – u a kona u fhedza mushumo nga tshifhinga tsho tiwaho.	
U ḥWALA	✓
Mugudi: U shumisa u ḥwala kha u bvisela mihibulo yawe khagala (ha ḥwalululi/ha kopi.)	
U ḥwala nga eṭhe (u dzenisa mbiluni zwiṭirathedzhi zwa u ḥwala a zwi shumisa kha u khunyeledza mishumo ya u ḥwala.)	
U shumisa ndivho yawe ya u anana ha ḥedere na mubvumo kha u ḥwala maipfi (muñwalo wa u ḫisikela/wa ḥohoh yawe.)	
U vhalela vhañwe ngae zwe a ḥwala.	

U linga Vhukoni

- Vha nga **điitela Mushumo wa U linga ha Fomała (FAT)** wa vhone vhañe vha tshi tevhedza tsumbandila dze vha ñewa kha **Khethekanyo ya 4 yo Vusuludzwaho ya CAPS.**
- Tshiñwevho, hu na **sambula ya FAT ya Themo ya 1** i re **afho fhasi**. Vha nga kha ñi shumisa FAT iyi yo tou ralo, kana vha i shandulela u i shumisa kiłasini yavho.
- Ho dzheniswa na ‘khadi ya tshikoro’ ine khayo vha nga dzhenisa mvelelo dza u llingwa ha vhagudi ha tshireñwa tshiñwe na tshiñwe tsha magudiswa.

U shumisa Rubiriki

- Rubiriki dzi re afho fhasi dzi tevhela zwiñalusi zwiñga zwa ñevele.
- Dzi dovha dza sumbedza tsumbandila dza u pima (u reitha) ñevele iñwe na iñwe.
- Zwiñwe hafhu, maraga yo avhelwa tshiñalusi tshiñwe na tshiñwe zwi tshi ya nga khethekanyo. Hezwi zwi sumbedza kha zwitange tsini na tshiñalusi.
- Vha nga shumisa zwipimi izwi kha u linga vhagudi vhavho nga ndila dzo fhambanaho, zwi tshi langwa nga vundu (phurovintsi) ñavho kana tshiñiriki. Sa tsumbo:
 - a Vha nga nanga u wana ñevele i re tshikati kana vhuimo wa nyito ya u linga.
 - b Kana, vha nga nanga u ta maraga dzo teaho mugudi muñwe na muñwe.

Tsumbo:

- a** Mudededzi wa Peter vho ita luswayo lwa tshifhambano kha zwe a kona u ya nga tshieli tsho tiwaho.
- b** Vha wana uri zwifhambano izwi zwe ñalesa kha **ÑEVELE YA 2/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 3–4**. Fhedzi-ha, u na tshikoro tshithihi tsha **ÑEVELE YA 1/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 1–2**. Zwenezwo-ha, vha mu fha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.
- c** U bva afho, vha rekanya tshikoro tshawe u ya nga maraga dzo teaho tshieli tsho tiwaho. U wana maraga dza 5 kha dza 14, Musi vha tshi dzi kovha nga 2, u wana maraga dza 2.5 dzine vha dzi sendedza tsini kha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.

RUBIRIKI	LEVELÉ YA 1 VHUIMO / MPIMO 1-2	LEVELÉ YA 2 VHUIMO / MPIMO 3-4	LEVELÉ YA 3 VHUIMO / MPIMO 5-6	LEVELÉ YA 4 VHUIMO / MPIMO 7
TSHIELI TSHA 1	Mugudi u kona u anetshela zwipiða zwa tshiþori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2)	Mugudi u anetshela tshipiða tsha tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (3) X	Mugudi u anetshela vhunzhi ha tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedzwa zwo linganaho zwi no ita uri tshiþori tshi pfale. (7)
TSHIELI TSHA 2	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovholaola maipfi kana mafurase. (1-2)	Mugudi u ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovholaola maipfi kana mafurase. (3-4) X	Mugudi u anetshela tshiþori nga u elela, a tshi ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovholaola maipfi kana mafurase. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiþori nga u elela nahone a tshi ðifulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovholaola maipfi kana mafurase. (7)
TSHIELI TSHA 3	A hu na u shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ðawe, kana mugudi ha pfali. (1-2) X	Mugudi tshiñwe tshifhinga u a shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ðawe, fhedzi a si tshifhinga tshoþhe tshine a zwi kona. (3-4)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ðawe musi a tshi vhala, ha swika hune zwa shumanyana. (5-6)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ðawe musi a tshi vhala, ha swika hune zwa shuma tshoþhe. (7)

Tshandulelo

- Kha vha shandulule maraga u bva kha 14 vha i ise kha vhuimo / mpimo (rating) wa 1-7 nga u kovha nga 2.

Ri na fulufhelo ða uri tsumbandila iyi i ðo vha thusa

- Zwi na ndeme uri vha elelwe uri mishumo ya u linga iyi na ngona dza u rekanya zwi tou vha nyanganyelo fhedzi kana madzinginywa.
- Kha vha shumise ðoðea dza u linga dza vundu (phurovintsi) ða havho kana tshiþiki tsha havho.

U linga Vhukoni: Khadi ya Tshikoro	Madzina a Vhagudi	U thetshelesa na U amba	Foniki	U vhwala na U Pfesesa	Muñwalo	U ñwala	Nyangaredzo
				U ñwala pharagirafu mbili dza mafhungo a no swika malo nga thoho ye ya nangiwa.			
				U kopolola na u ñwala maipfi na mafhungo mapfufhi nga muñwalo wa u pałekanya kana wa u pomba.			
				U sumbedza zwikili zwa u pfesesa, hu tshi katelwa u pfesesa Mbudzisotswititi (dzo lumbamaho), U bvumba/U humbulela, Thevhekano, Thahisamihumbulo na U thathuvha Mañwalwa		1.6	1.7
				U shumisa maipfimađivhiwa, foniki, tsenguluso ya zwivhumbeo na zwikili zwa u dikhouda zwi re ngomu ha mañwala.			
				U vhekanya maipfi nga thevhekano ya alifabethe.			
				U sika maipfi nga u shumisa muvanganyo wa themba.			
				U anetshela tshitiori a tshi shumisa luambo lwa u tałutshedza, u amba nga zwanda na u shumisa u vinyuwa ha tshifhaļuwo. U shela mulenzhe kha therisano. U a vhudzisa mbudziso. U sumbedza u pfela vhańwe vhuļungu.			
				Nomboro ya Nyito ya U linga	1.1	1.2	1.3
				1			
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			
				8			
				9			
				10			
				11			
				12			

Gireidi ya 3 Themo ya 1: Mushumo wa U linga ha Fomała wa Sambula

1.1: U THETSHELESA NA U AMBA	
TSHIPIKWA	<ul style="list-style-type: none">• U shela mulenzhe kha therisano. U a vhudzisa mbudziso. U sumbedza u pfela vhańwe vhułtungu.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none">• Hezwi zwi nga itiwa tshifhinga tshińwe na tshińwe u bva kha Vhege ya 5 u swika kha Vhege ya 8.• Kha vha ite hezwi nga Łavhułtanu įińwe na įińwe nga tshifhinga tsha Nyito ya Oraļa.• Kana nga tsha U vhala na Vhagudi: Nyito ya U vhala na Vhagudi, Thevhelauvhala.
NYITO	<ul style="list-style-type: none">• Kha vha dzudze vhagudi vhe kha zwigwada zwiłuku (vhagudisi vhararu u swika kha vhańa.)• Kha vha įwale fureme ya therisano kana mutevhe wa mbudziso kha bodo vha u țalutshedze vhagudi.• Kha vha vhudze vhagudi uri vha ambe nga ha tshiteńwa tshińwe na tshińwe. Kha vha vha țalutshedze uri vha tea u vhudzisana mbudziso malugana na zwiteńwa izwi.• Kha vha mone na kiłasi vha thetshelese zwigwada zwivhili u swika kha zwiraru kha ngudo įńwe na įńwe.• Kha vha linge mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1–2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3–4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5–6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7
U SHELÀ MULENZHE KHA THERISANO	Mugudi o fhumula na/kana ho ngo tokomelwa. Mugudi ha vhuyi a lingedza u shela mulenzhe kha therisano ya tshigwada. (1)	Mugudi o fhumulanyana na/kana ho ngo tokomelwa. Mugudi u a lingedzanyana u shela mulenzhe kha therisano ya tshigwada. (2)	Mugudi u vhonala o ḋidzhenisa kha therisano nahone u a ḥalukanya zwi no khou bvelela. Mugudi u a lingedza zwi ngomu, u shela mulenzhe kha therisano ya tshigwada (3)	Mugudi u vhonala o ḋidzhenisa kha therisano nahone u a ḥalukanya zwi no khou bvelela. Mugudi u tou shela mulenzhe tshoṭhe kha therisano ya tshigwada (4–5)
U VHUDZISA MBUDZISO	Mugudi ha vhuyi a lingedza u vhudzisa mbudziso dzo teaho kana dzi re na mushumo. Kana, mugudi u thithisa vhańwe nahone u vhudzisa mbudziso dzi si na mushumo. (1)	Mugudi u a lingedza u vhudzisa mbudziso, fhedzi dzi vha dzi songo tea kana dzi si na mushumo. (2)	Mugudi u vhudzisa mbudziso dzine vhuszhi hadzo dza vha dzo teaho. (3)	Mugudi u vhudzisa mbudziso dzo teaho nahone dzi na mushumo. (4)
U SUMBEDZA U PFELA VHAŃWE VHUTUNGU	Mugudi u anzela u sumbedza u sa pfela vhańwe vhuṭungu – u thithisa vhańwe kana a dzhenelela vha tshi khou amba, a sa thetshelesi mihibulo ya vhańwe, kana a fhindulela vhańwe dubo, kana a si vha pfele vhuṭungu. (1)	Mugudi tshińwe tshifhinga u sumbedza u sa pfela vhańwe vhuṭungu – u thithisa vhańwe kana a dzhenelela vha tshi khou amba, a sa thetshelesi mihibulo ya vhańwe, kana a fhindulela vhańwe dubo, kana a si vha pfele vhuṭungu. (2)	Mugudi u anzela u sumbedza u pfela vhańwe vhuṭungu – u a thetshelesa mihibulo ya vhańwe, a fhindula vhańwe zwavhuđi a tshi vha vha pfela vhuṭungu. (3)	Mugudi u anzela u sumbedza u pfela vhańwe vhuṭungu – u a thetshelesa mihibulo ya vhańwe, a fhindula vhańwe zwavhuđi tshoṭhe a tshi vha vha pfela. (4–5)

1.2: FONIKI																	
TSHIPIKWA	<ul style="list-style-type: none"> U vhumba maipfi nga muvanganyo wa themba. 																
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> Hezwi kha vha zwi ite kha Vhege ya 7 kana ya 8, nga tshifhinga tsha ngudo ya foniki mafheleloni a vhege. 																
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite thebułu ya ‘Thalamaipfi’ kha bodo, vha dzenise mibvumo ya 16, i no katela mibvumo ya ḥedere l̄ithihī, pfalandothe dzi no shuma dzi mbili na themba mvanganywa dzo no funziwaho. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>a</td><td>e</td><td>i</td><td>n</td></tr> <tr> <td>s</td><td>l</td><td>d</td><td>ee</td></tr> <tr> <td>oo</td><td>ea</td><td>kw</td><td>nz</td></tr> <tr> <td>sh</td><td>nd</td><td>th</td><td>lw</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Kha vha sumbedze vhagudi kuvhumbelwe kwa maipfi vha tshi shumisa maledere a no bva kha thebułu, sa tsumbo: lw – ea = lwea Kha vha vhudze vhagudi uri vha fhaṭe maipfi a 12. Kha vha ḥee vhagudi minite ya 5 ya u ita mushumo uyu. Kha vha kuvhanganye bugu vha lulamise na u vhala tshivhalo tsha maipfi e a fhaṭiwa nga ngona. Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho phasi. 	a	e	i	n	s	l	d	ee	oo	ea	kw	nz	sh	nd	th	lw
a	e	i	n														
s	l	d	ee														
oo	ea	kw	nz														
sh	nd	th	lw														

RUBIRIKI	LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1–2	LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3–4	LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5–6	LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7
UVHUMBA MAIPFI NGA MUVANGANYO WA THEMBA	Mugudi o kona u fhaṭa maipfi a re vhukati ha 0 na mararu. (1–2)	Mugudi o kona u fhaṭa maipfi a re vhukati ha maṇa na a rathi. (3–4)	Mugudi o kona u fhaṭa maipfi a re vhukati ha a 7 na a 9. (5–6)	Mugudi o kona u fhaṭa maipfi a re vhukati ha a 10 na a 12. (7)

1.3: FONIKI	
TSHIPIKWA	<ul style="list-style-type: none"> U vhekanya maipfi nga thevhekano ya alifabethe.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha zwi ite kha Vhege ya 7 kana Vhege ya 8, nga tshifhinga tsha ngudo ya foniki mafheleloni a vhege.
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ñwale mutevhe wa maipfi mapfufhi a 12 kha bodo, a tea u thoma nga maledere o fhambanaho a alifabethe. Tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> 1 danda 2 goloi 3 muthu 4 bako 5 pene 6 raru 7 apula 8 ole 9 zennge 10 tie 11 goko 12 maña Kha vha vhudze vhagudi uri vha vhekanye maipfi nga thevhekano ya alifabethe, vha a ñwale buguni dzavho u bva kha ja 1 u swika kha ja 12. Kha vha vha ɻalutshedze uri vha tea u ita nyito iyi nga u lavhelesa maledere a alifabethe – vha thome nga u sedza uri hu na ipfi li no thoma nga ‘a’ naa, vha li ñwale, ngauralo-ngauralo. Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi vha dzi lulamise na u vhala uri ndi maipfi mangana e a vhekanywa nga ngona e kha thevhekano ya alifabethe. Tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> 1 apula 2 bako 3 danda 4 goko 5 goloi 6 maña 7 muthu 8 ole 9 pene 10 raru 11 tie 12 zennge Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa runiriki i re afho fhasi.

RUBIRIKI	LEVELE YA 1 VHUIMO HA 1-2	LEVELE YA 2 VHUIMO HA 3-4	LEVELE YA 3 VHUIMO HA 5-6	LEVELE YA 4 VHUIMO HA 7
UVHEKANYA MAIPFI NGA THEVHEKANO YA ALIFABETHE	Mugudi o kona u vhekanya maipfi a re vhukati ha 0 na mararu-3. (1-2)	Mugudi o kona u vhekanya maipfi a re vhukati ha maña na a rathi. (3-4)	Mugudi o kona u vhekanya maipfi a re vhukati ha a 7 na a 9. (5-6)	Mugudi o kona u vhekanya maipfi a re vhukati ha a 10 na a 12. (7)

1.4: U VHALA

TSHIPIKWA	<ul style="list-style-type: none"> U vhalela n̄ha zwi no bva buguni e kha ɻeveɻe yawe. U shumisa maipfimaðowelwa, foniki, na zwikili zwa tsenguluso ya tshivhumbeo na zwi re ngomu. U vhala hu na u elela ho no aluwaho.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> Hezwi zwi nga itiwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u thoma kha Vhege ya 6 u swika kha Vhege ya 8. Hezwi kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi Hu na U sumbiwa Ndila.
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> Nga tshifhinga tsha ‘U vhala na Vhagudi Hu na U sumbiwa Ndila’ kha vha vhidze muraðo muñwe na muñwe wa tshigwada uri a ðe a vha vhalele e ethe. Kha vha ri mugudi a vhalele n̄ha zwi no bva kha mañwalwa o teaho ɻeveɻe yawe. Kha vha vhe na vhutanzi uri mañwalwa aya a katela na maipfi a no vhalea (dikhoudia.) Kha vha linge muñwalo na kuñwalele kwa mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.

RUBIRIKI	ɻEVEɻE YA 1 VHUIMO HA 1-2	ɻEVEɻE YA 2 VHUIMO HA 3-4	ɻEVEɻE YA 3 VHUIMO HA 5-6	ɻEVEɻE YA 4 VHUIMO HA 7
U ELELA	Mugudi u anzela u tima-tima musi a tshi khou vhala, u a fhumula musi a tshi swika kha maipfi ane a si a ðivhe kana a pfuka maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a dovhola maipfi na mafurase. (1-2)	Mugudi u vhala a tshi ita a tshi ima tshifhinga tshilapfu ha a tshi tima-tima. Mugudi u na ‘zwikhala zwi no haka’ zwine a konðelwa u fhira khazwo. (3-4)	Mugudi u ita a tshi vhala a tshi kaðudza mutevhetsindo. Mugudi u a konðelwa nga maipfi magede (mañwe maipfi) na nga / kana nga zwivhumbeo zwa mafhungo. (5-6)	Mugudi u vhala a tshi elela na u ita a tshi awela. Mugudi u a kona u dikhakhulula musi a tshi vhala maipfi a no kondà na / kana zwivhumbeo zwa mafhungo. (7)
ZWIKILI ZWA U DIKHOUDA	Mugudi u ɯoda thikhedzo nnzhi ya foniki i no bva kha mudededzi / mugudisi uri a vhale ipfi ɯine a si ɯi ðivhe. Mugudi u a balelwu u ɯhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi mañkuñuku.(1-2)	Mugudi u lingedza u shumisa foniki kha u vhala maipfi ane a si a ðivhe fhedzi u ɯoda thuso ya mudededzi / mugudisi. Mugudi u a kona u ɯhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo a tshi thusiwa nga mudededzi / mugudisi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi manzhi. (3-4)	Mugudi u shumisa foniki na ɯhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, fhedzi tshiñwe tshifhinga u a ɯoda thuso ya u vanganya/ɯanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi manzhi. (5-6)	Mugudi u shumisa foniki na ɯhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a kona u vanganya/ɯanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi oþhe e a funziwa manzhi. (7)

1.5: U PFEESA

TSHIPIKWA	<p>U thetshelesa mañwalwa a tou fombe khao u itela u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula mbudziso dza ḥuṭhulamuhumbulo nga ha zwidodombedza zwa ḥiñwalwa. • U bvumba / u humbulela. • U dubekanya zwiwo nga thevhekano yone. • U ṭahisa muhumbulo. • U ṭathuvha.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> • Hezwi zwi nga itwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u bva kha Vhege ya 4 u swika kha Vhege 8. • Kha vha zwi ite nga Łavhučanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha Nyito ya Orača: Therisano nga ha U vhala na Vhagudi kana Łavhučanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha nyito ya U vhala na Vhagudi: Thevhelauvhala.
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> • Kha vha shumise tshiṭori tsha u vhala na vhagudi tsha vhege yo fhiraho. • Kha vha dzudze kiłasi i ite mushumo. • U bva afho, kha vha vhidze mugudi nga muthihi nga muthihi vha ḋe desikeni yavho vha vha linge. • Kha vha ri vhagudi vha fhindule mbudziso dza 1–2 dzi no kwama lushaka luñwe na luñwe lwa lwa mbudziso dzi tevhelaho dzi no kwama mañwalwa: <p>Mbudziso dza ḥuṭhulamuhumbulo</p> <p>1 Nnyi..? 2 Mini...? 3 Lini...? 4 Hani...? 5 Ngafhi...?</p> <p>Mbudzisothalutshedzwa</p> <p>1 Ni vhona u nga ndi ngani...? 2 Ni nga kona u sumbedza vhūtuman ha... na...? 3 Arali no vha nino vha ni tshi ḋo ita mini? Ngani?</p> <p>U bvumba/ Uhumbulela</p> <p>1 Ni vhona u nga hu ḋo bvelela mini tshi no tevhela? Ngani? 2 Ni vhona u nga tshiṭori tshi ḋo fhelisa hani? Ngani?</p> <p>Thevhekano ya zwiwo</p> <p>1 Ho bvelela mini mathomoni a tshiṭori? 2 Ho bvelela mini magumoni a tshiṭori? 3 Ho bvelela mini nga murahu ha musi ...? 4 Ho thoma u bvelela zwifhio: ...kana...?</p> <p>U ṭahisa mihumbulo</p> <p>1 Ni na muhumbulo ufhio nga ... zwi tshi bva kha...? 2 Ni vhona u nga...? 3 Ndi nga mini ni tshi vhona u nga...? Ngani?</p> <p>Tsenguluso</p> <p>1 Ni vhona u nga zwe vha zwe tea u itiwa ngauralo? Ngani? 2 Ni vhona u nga zwe vha zwe khakhea o zwi ita? Ngani? 3 Ni nga ita tsenguluso ya zwiito (zwa mubvumbedzwa/muanewa)?</p>

RUBIRIKI	LEVELE YA 1 VHUIMO HA 1-2	LEVELE YA 2 VHUIMO HA 3-4	LEVELE YA 3 VHUIMO HA 5-6	LEVELE YA 4 VHUIMO HA 7
MBUDZISOTSWITITI NGA HA ZWIDODOMBEDZWA	Mugudi u kona u toolola tshidodombedzwa na tshithihi tsha tshiɔ̄ri a sa khakhi. (1)	Mugudi u a kona u toolola zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwa tshiɔ̄ri, a tshi tou vhudziska. (2)	Mugudi u a kona u toolola zwidodombedzwa zwoñhe zwa tshiɔ̄ri, a tshi tou vhudziska. (3)	Mugudi u a kona u topola zwidodombedzwa zwoñhe zwa tshiɔ̄ri nga u ḥavhanya, a tshi elela nahone a sa khakhi. (4)
U BVUMBA (U HUMBULELA)	Mugudi u a konđelwa nga u bvumba lu no ḥanganedzea, nahone ha koni u imelela phindulo yawe. (1)	Mugudi u kona u bvumba lu no ḥanganedzea, nahone u a kona u imelela phindulo yawe. (2)		
THEVHEKANO YA ZWIWO	Mugudi ha koni u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona, naho a tshi khou thusiwa. (1)	Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona a tshi tou thusiwa. (2)	Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona a tshi tou thusiwa. (3)	Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga u ḥavhanya na nga ngona. (4)
U ḤAHISA MIHUMBULO	Mugudi u a kona u mbvumba nga ndila i no fusha nga ha mubvumbedzwa kana tshiñwe tshithu tshi re tshiɔ̄rini a tshi tou thusiwa. (1)	Mugudi u a kona u mbvumba nga ndila i no fusha nga ha mubvumbedzwa kana tshiñwe tshithu tshi re tshiɔ̄rini a sa thusiwa. (2)		
TSENGULUSO	Mugudi u a konđelwa u sengulusa mubvumbedzwa kana tshiwo tshi no bva kha tshiɔ̄ri, naho a tshi khou thusiwa. (1)	Mugudi u kona u ita tsenguluso i no ḥanganedzea ya mubvumbedzwa kana tshiwo tshi no bva kha tshiɔ̄ri a si khou thusiwa.		

1.6: MUŃWALO

TSHIPIKWA	<ul style="list-style-type: none"> U kopolola na u የwala mafhundo mapfufhi a tshi sedzesu uri małedere o lulama.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> Izwi kha vha zwi ite kha ngudo ya muńwalo ya nga Łavhuraru kha Vhege dza u swika kha Vheye ya 6 kana Vhege 7 u swika kha Vhege ya 8.
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite nguda dza muńwalo sa nga misi. Musi vhagudi vha tshi khou kopolola zwi re kha bodo, vhone kha vha mone na kiłasi vha tshi vha ḥola. Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi saikili ya u የwala i tshi khunyelela. Kha vha linge muńwalo wa mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO HA 1–2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO HA 3–4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO HA 5–6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO HA 7
MUŃWALO	<p>Mugudi u a konđelwa u የwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe a u anani siani ḥa saizi ya małedere, kuvhumbelwe kwa małedere ku anzela u vha kwo khakhea, zwikhala a zwi lingani. (1–2)</p>	<p>Mugudi u a konđelwa tshińwe tshifhinga u የwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u nga kha ḫi vha u sa anani siani ḥa saizi ya małedere, kuvhumbelwe kwa małedere tshińwe tshifhinga ku vha kwo khakhea, kana zwikhala a zwi lingani tshińwe tshifhinga. (3–4)</p>	<p>Mugudi u a nzela u የwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u anzela u anana siani ḥa saizi ya małedere, kuvhumbelwe kwa małedere ku anzela u vha ku songo khakhea, zwikhala zwi a lingana. (5–6)</p>	<p>Mugudi u a nzela u የwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u a anana siani ḥa saizi ya małedere, kuvhumbelwe kwa małedere ku vha ku songo khakhea, zwikhala zwi a lingana. (7)</p>

1.7: U ÑWALA

NDIVHO	<ul style="list-style-type: none"> U ñwala pharagirafu tharu dza mafhundo a malo nga ḥoho ye a ḥewa.
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite izwi khathihi na ngudo ya u ñwala nga Łavhuraru, kha Vhege ya 6 kana Vhege ya 8.
NYITO	<ul style="list-style-type: none"> Kha vha funze ngudo dza u ñwala sa nga misi. Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi saikili ya u ñwala i tshi khunyelela. Kha vha linge muñwalo na kuñwalele kwa mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO HA 1-2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO HA 3-4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO HA 5-6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO HA 7
U ÑWALA: ZWA ENE MUÑE	Muhumbulo u a konđa u pfectesea, a si mafhundo othe a no yelana na ḥoho. Kana muhumbulo a si wawe – u tou kopa tsumbo ya mudededzi. (1)	Muhumbulo u a pfectesea nahone ndi wawe, naho zwi tshi fana na zwa tsumbo ya mudededzi. Vhunzhi ha mafhundo vhu yelana na ḥoho. (2)	Muhumbulo ndi wa ene muñe nahone u bva khae. Mafhundo othe a yelana na ḥoho. (3)	Muhumbulo ndi wawe ene muñe, u bva khae wa dovha wa vha na vhutsila. Mafhundo othe a yelana na ḥoho. (4-5)
U ÑWALA: VHULAPFU NA TSHIVHUMBEO	Mugudi o ñwala mafhundo a re fhasi ha mararu. Mafhundo ho ngo vhumbiwa zwone uri a bve pharagirafu mbili. (1)	Mugudi o ñwala mafhundo mararu u swika kha maña a re one. Mafhundo ho ngo vhumbiwa zwone uri a bve pharagirafu mbili. (2)	Mugudi o ñwala mafhundo mañanu u swika kha rathi a re one. Mafhundo o vhumbiwa zwone uri a bve pharagirafu mbili Mugudi o ñwala mafhundo mavhili a re one. (3)	Mugudi o ñwala mafhundo a sumbe kana u fhira a re one. Mafhundo ho ngo vhumbiwa zwone uri a bve pharagirafu mbili (4-5)
U ÑWALA: NDONGAZWIGA	Mugudi u a konđelwa nga u shumisa małederedanzi na zwitopo tshifhinga tshothe nahone nga ngona, naho hu na thikhedzo. (1)	Mugudi u a kona u shumisa małederedanzi na zwitopo tshifhinga tshothe nahone nga ngona, fhedzi u konđelwa nga u shumisa zwiñwe zwiga zwa u vhala. (2)	Mugudi u a kona u shumisa zwiga zwothe zwa u vhala zwe a funziwa, fhedzi u ita a tshi khakha tshiñwe tshifhinga. (3)	Mugudi u a kona u shumisa zwiga zwothe zwa u vhala zwe a funziwa nahone ha anzeli u khakha. (4)